



CRNA GORA
OPŠTINA BUDVA

Sekretarijat za urbanizam i održivi razvoj

Trg Sunca br. 3, 85310 Budva, Crna Gora, tel: +382 33 451 287, e-mail: urbanizam.bd@budva.me

Broj: 06-332/21-802/4

Budva, 14.10.2021. godine

Sekretarijat za urbanizam i održivi razvoj Opštine Budva, rješavajući po zahtjevu MILUTINović TIJANE na osnovu člana 74 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list CG", br. 64/17, 44/18, 63/18, 11/19 i 82/20), člana 1 Uredbe o povjeravanju dijela poslova Ministarstva održivog razvoja i turizma jedinicama lokalne samouprave ("Službeni list CG" br. 87/18, 28/19, 75/19 i 116/20), Pravilnika o obrascu za izdavanje urbanističko tehničkih uslova ("Službeni list CG" br. 70/17), Prostornog plana posebne namjene za obalno područje ("Službeni list CG", broj 56/18) evidentiranog u elektronskom Centranom registru planske dokumentacije, izdaje

URBANISTIČKO -TEHNIČKE USLOVE
za izradu tehničke dokumentacije za
rekonstrukciju stambenog objekata u okviru postojećih gabarita

1. LOKACIJA u odnosu na PPPNOP

Katastarska parcela 2514 KO Kuljače

Predmetna katastarska parcela nije u obuhvatu planova detaljne razrade (DUP, UP, LSL).

Rekonstrukciju objekata postojećih dijelova građevinskog područja u naselju treba sprovoditi u skladu sa obavezujućim uslovima iz odgovarajućih planskih dokumenata detaljne razrade. Ako nije donešen odgovarajući urbanistički plan, moguće je na osnovu smjernica i pravila ovog plana rekonstruisati pojedinačne objekte na teritoriji cijelog obalnog područja ili graditi pojedinačne objekte u ruralnom području, sve u skladu sa smjernicama i pravilima ovog Plana. (tekstualni dio PPPNOP, poglavljje 26.2, strana 240)

Preklapanjem katastarske podloge sa infrastrukturnim koridorima – saobraćaj, elektroenergetskom i elektronskom komunikacionom mrežom, zaštićenim prirodnim i kulturnim dobrima iz obuhvata PPPNOP, konstatovano je da se predmetna kat. parcela ne nalazi u trasama ovih koridora infrastrukture ni u zaštićenim zonama u obuhvatu PPPNOP.

Preklapanjem katastarske podloge sa kartom 18. *Režimi korišćenja prostora* konstatovano je da se predmetna katastarska parcela nalazi van obalnog pojasa od 1000m, a po tipu građevinskog područja je ruralno građevinsko područje naselja.

2. POSTOJEĆE STANJE NA KATASTARSKOJ PARCELI

U listu nepokretnosti broj 118 za KO Kuljače, od 04.10.2021. godine, na katastarskoj parceli 2514 upisane su šume 6. klase površine 177m² i ruševina raznog objekta površine 58m². Kao suvlasnici kat. parcele 2514 upisani su Zorić Ljiljana (obim prava 5/24), Vlajić Miroslav (obim prava 5/24), Rakovac Slobodan (obim prava 1/6) i Nikolić Tijana (obim prava 5/12).

Potrebno je regulisati imovinske odnose sa suvlasnicima kat. parcele.

Uvjerenjem Uprave za katastar i državnu imovinu, područna jedinica Budva, broj 917-104-dj-1724/21 od 05.10.2021. godine, na osnovu foto skica iz 1970. godine (aerofotogrametrijsko snimanje) utvrđeno je da na snimku ima oznaka objekta (ruševina). U posjedovnom listu br. 179 upisano je po kulturi nepolodno – površine 58m² i šuma površine 177m² u vlasništvu Marković Andrije i Marković Vuka (po ½) na kraju 1978. godine.

Postojeći objekat se rekonstruiše u okviru postojećih gabarita. Ukoliko se radi o starom kućištu, postojeći objekat ili njegovi ostaci se uklanaju, a na mjestu starog kućišta se gradi novi u tradicionalnom stilu, u skladu sa smjernicama za rekonstrukciju/ obnovu iz PPPNOP-a.

3. PLANIRANA NAMJENA OBJEKTA

Stambeni objekat

4. PRAVILA PARCELACIJE

Shodno članu 53. Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata „Lokacija može biti jedna ili više katastarskih parcela, jedna ili više urbanističkih parcela, dio jedne ili djelovi vše urb. parcela određenih elaboratom parcelacije.“

Lokaciju tj. urbanističku parcelaciju predstavljaju postojeće vlasničke parcele koje su upisane u katastarskim knjigama i koje su ucrtane u katastarskim planovima (R=1:1000 ili R=1:2500).

5. PRAVILA REGULACIJE

Moguća je obnova stare tradicionalne kuće (rekonstrukcija, sanacija, popravka, konstruktivno ojačanje, modernizacija unutrašnjosti kuće i savremena instalaciona rješenja) uz primjenu direktnih smjernica za realizaciju ovog Plana (Rekonstrukcija objekta u postojećim gabaritima).

Obnovom stare tradicionalne kuće smatraju se građevinske intervencije na postojećem fondu, obnova stare tradicionalne kuće ili rekonstrukcija starog kućišta izgradnjom novog objekta u gabaritu starog, ili izgradnja nove kuće u tradicionalnom stilu na mjestu starog kućišta.

Unutar tradicionalnog seoskog naselja je moguća izgradnja kuće u tradicionalnom stilu (nova izgradnja na nekim parcelama unutar seoskog tkiva), nadogradnja i dogradnja postojećih objekata, na način da novi objekat ili intervencije na postojećem ne ugroze susjedne objekte, vizure i cjelokupni ambijent. (tekstualni dio PPPNOP, poglavљje 26.3, strana 241)

Rekonstrukcija/ obnova objekata u postojećim gabaritima

Ovim Planom se omogućava rekonstrukcija/ obnova svih postojećih objekata, tradicionalne i savremene gradnje, izgrađenih u skladu sa zakonom, u postojećim gabaritima i utvrđuju se sljedeći **opšti uslovi za njihovu obnovu/ rekonstrukciju:**

- Pod zadržavanjem postojećeg gabarita se podrazumijeva da se tokom rekonstrukcije zadržava postojeći oblik kuće, postojeće dimenzije kuće (posebno se naglašava zadržavanje fasadnih visina, širina i drugih dimenzija, odnos punih zidnih površina i otvora i sl.) oblik i nagib krova;
- Pod obnovom se smatra tzv. totalna rekonstrukcija, kojoj se pribjegava kod objekata u ruševnom stanju ili u slučaju kada je zbog nedovoljne stabilnosti konstrukcije objekta ili okolnog terena neophodno pribjeći ovoj mjeri, kojom se postojeći objekat ili njegovi ostaci uklanaju, a na njegovom mjestu gradi novi u skladu sa smjernicama za rekonstrukciju/ obnovu iz ovog Plana;
- Pri rekonstrukciji/ obnovi objekata poštovati opšte uslove za oblikovanje i materijalizaciju iz ovog Plana;
- Adaptacija postojećih etaža tavana u potkrovija za stanovanje moguća je isključivo u okviru prostornih uslova osnovnog rješenja krova (bez nadzidivanja) i pod uslovom obezbijedenja dovoljnog broja parking prostora na parceli;
- Osvjetljenje obezbijediti prozorskim otvorima na kalkanskim zidovima i ležećim krovnim prozorima. Formiranje novih otvora na fasadama, a koji ne ugrožavaju stečena prava susjeda, moguće je po uzoru na tradicionalna rješenja (pravougaoni, dvokrilni sa podjeлом na polja). Isključuje se mogućnost formiranja balkonskih otvora u nivou etaže potkrovija;
- Očuvanje i obnova postojeće arhitekture partera (dvorišta, denivelacija terena, suvomeđa, stepenica, popločanih ili kaldrmisanih djelova dvorišta, ograda, kapija i sl.) je obavezna tokom rekonstrukcije kuće;
- U predloženoj zoni zaštite kulturnih dobara i evidentiranih dobara, eventualnu rekonstrukciju na osnovu rezultata istraživanja i dokumentacije o istorijskoj genezi postojanja ranijih objekata ili novu gradnju i druge aktivnosti, sprovoditi u skladu sa konzervatorskim smjernicama izdatim od Uprave za zaštitu kulturnih dobara na parceli; (tekstualni dio PPPNOP, poglavje 26.7, strana 247-248)

Posebni uslovi za rekonstrukciju/ obnovu objekata tradicionalne arhitekture (korišteni podaci iz "Arhitektonskog atlasa Crne Gore "2006)

- Pri rekonstrukciji objekata tradicionalne arhitekture obavezno zaštititi, očuvati i prezentovati originalno, tradicionalno rješenje (osnovni gabarit i masivnu konstrukciju kao i materijale korišćene u finalnoj obradi). Na djelovima koji se rekonstruišu podražavati materijale i izvornu tehniku zidanja, a sve prema tradicionalnom rješenju, tj. obradu uskladiti sa primjenjenim karakterističnim tradicionalnim rješenjima za predmetnu ambijentalnu cjelinu;
- **Materijali** koje treba koristiti pri rekonstrukciji objekata tradicionalne gradnje su: kamen, drvo, a samo izuzetno u cilju povećanja stabilnosti i ukraćenja, giter blok i betonski ili čelični elementi konstrukcije, koji u zavisnosti od cjevitosti rješenja mogu ostati vidni - sagledivi ili ne;
- Prilikom obnove krova treba težiti da se sačuva izvorna forma i nagib krovnih ravni. Izuzetno važan element je krovni pokrivač čiji izbor proističe iz lokalne tradicije;
- Prilikom rekonstrukcije objekata tradicionalne arhitekture u ruralnim naseljima dozvoljava se i dogradnja anksa – dodatnog dijela čija je visina za jednu etažu niža od visine kuće, a u osnovi zauzima najviše polovinu površine osnove kuće. Aneks može da bude trem iznad koga je terasa, terasa ispod koje su prostorije, prostorija sa kosim krovom koja može da bude ostava, stambeni prostor, apartmanski prostor, garaža, sanitarnе prostorije i sl;

- U slučaju pojedinačnih ruševina, ili u slučaju kada su stare kuće činile grupe, nizove i grozdove, unutar kojih je po neka od zgrada, ili veći dio njih evidentno propao do mjere da su ostali samo temelji, ili neupotrebljivi zidovi, moguća je izgradnja potpuno nove kuće na mjestu stare, ali uz poštovanje gabarita stare kuće. Prilikom projektovanja treba se pridržavati određenih stilskih odlika koje se mogu kombinovati sa savremenim rješenjima;
- Građevinska stabilnost susjednih kuća, njihova upotrebljivost, ispravnost instalacija i sl. kao i javnih površina i drugih objekata u susjedstvu, ne smije da bude narušena izgradnjom nove kuće kojom će se rekonstruisati staro kućište. Da bi se to obezbijedilo neophodno je pri izgradnji nove kuće predvidjeti odgovarajuće zaštitne radove.
- U slučaju rekonstrukcije prizemnog tradicionalnog objekta ili obnove prizemne ruševine, dozvoljena je dogradnja još jedne etaže, u postojećim horizontalnim gabaritima. Dograđeni sprat može da ima formu potkrovija (plafon formira kosa krovna konstrukcija), ili može da ima ravan plafon iznad koga je tavanski prostor koji može da se koristi kao pomoćni prostor. Novi sprat ne smije da ugrožava susjede i treba da bude izведен u skladu sa tradicionalnim principima;
- Prozori i vrata nove kuće ka susjedu mogu da se otvaraju na isti način kako je to bilo i u staroj kući, ukoliko ne remete privatnost susjeda. Moguće je izvršiti promjene položaja vrata i prozora, ali treba težiti da se istovremeno ugrožavanje privatnosti susjeda svede na minimum. (tekstualni dio PPPNOP, poglavlje 26.7, 248)

Građevinska linija - linija na, iznad i ispod površine zemlje i vode definisana grafički i numerički, koja predstavlja granicu do koje je dozvoljeno graditi objekat. Regulaciona linija je linija koja dijeli površinu određene javne namjene od površina predviđenih za druge namjene. Regulaciona i građevinska linija su definisane postojećim elementima.

Gabarit objekta - Definisan je postojećim elementima. Nakon izvršene rekonstrukcije, ukupan arhitektonski izgled objekta ne smije da odstupa od izvornog karaktera objekta.

Nivelacija - Određuje se na osnovu geodetskog snimka terena, odnosno niveleta postojećeg objekta. Spratna visina treba da bude kao na postojećem objektu – P.

Krov - Treba da bude onakav kakav je bio na staroj kući. U slučaju da to nije moguće utvrditi, krov može da bude jednovodan ili dvovodan, logično uklopljen i povezan sa susjednim krovovima. Nagib krova treba da bude usklađen sa nagibima krova susjednih kuća. Stroha širine 60cm treba da postoji samo nad zidovima gdje su vjenčanice, a nikako na kalkanima ili na zabatu. Na strohu se postavljaju konvencionalni kvadratni ili polukružni oluk odgovarajućeg presjeka. Nije dozvoljeno usjecanje krovne ravni radi stvaranja terasa u nivou potkrovija, otvaranja viđenica, badža i sl. Voda sa krova jednog objekta ne smije se sливати na drugi objekat i tuđu parcelu.

6. POTREBA IZRADE GEOLOŠKIH PODLOGA, POTREBA VRŠENJA GELOŠKIH ISTRAŽIVANJA, PREPORUKE ZA SMANJENJE UTICAJA I ZAŠTITU OD ZEMLJOTRESA

Prije izrade tehničke dokumentacije investitor je obavezan da u skladu sa Članom 5. Zakona o geološkim istraživanjima ("Službeni list RCG" broj 28/93, 27/94, 42/94 i 26/07 i Službeni list CG broj 28/11) izraditi Revidovani Projekat osnovnih geoloških istraživanja tla za predmetnu lokaciju, u cilju utvrđivanja osnovnih geoloških uslova za projektovanje investicionih objekata. Geološka istraživanja, izradu projekta geoloških istraživanja i reviziju vrše privredna društva, odnosno druga pravna lica koja imaju licencu.

Pri projektovanju objekata preporučuje se korišćenje propisa EUROCODES, naročito EUROCODE 8 - Projektni propis za zemljotresnu otpornost konstrukcija. Takođe se preporučuje zadržavanje postojećeg drveća i druge vegetacije na građevinskim parcelama, gdje god je to moguće, jer povoljno utiče na očuvanje stabilitetu terena.

U slučaju da je nagib terena $\beta > 20^\circ$, ako je dubina iskopa veća od $H > 3m$, ako je rastojanje do susjednog objekata manje od 2 visine iskopa, ako su sleganja veća od 5cm ili ako su prisutne podzemne vode, neophodno je uraditi Projekat zaštite temeljne jame.

Za svaki postojeći objekat kod koga se pristupa rekonstrukciji, nadzidivanjem ili dogradnjom, u Glavnom projektu shodno članu 68. Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata (Službeni list CG, br. 64/17 i 44/18) i dokazati: da je objekat fundiran na odgovarajući način, da uvećanje opterećenja na temelje neće izazvati štetne posljedice po objekat ili po susjedne objekte, saobraćajnice i instalacije, da odgovarajuće intervencije kao sanacione mјere na temeljima i terenu omogućuju prihvatanje dodatnih opterećenja, da objekat u konstruktivnom smislu može da podnese predviđene intervencije, da rekonstruisani objekat ima seizmičku stabilnost.

7. USLOVI ZA ZAŠITU OD ELEMENTARNIH NEPOGODA I TEHNIČKO-TEHNOLOŠKIH I DRUGIH NESREĆA

U cilju zaštite od elementarnih nepogoda postupiti u skladu sa Zakonom o zaštiti i spasavanju (Službeni list CG broj 13/07, 05/08, 86/09 i 32/11) i Pravilnikom o mjerama zaštite od elementarnih nepogoda (Službeni list CG broj 79/04).

Projektnom dokumentacijom potrebno je predvideti propisane mere zaštite od požara za objekte sa 4 i više etaža i objekte za javnu upotrebu preko površine preko $400m^2$ (hoteli, pansioni, sportske hale, tržni centri i slično), shodno članu 85, 86, 87, 88 i 89. Zakon o zaštiti i spašavanju (Službeni list CG broj 13/07, 05/08, 86/09 i 32/11).

Garaža mora ispunjavati uslove propisane Pravilnikom o tehničkim zahtjevima za zaštitu garaža za putničke automobile od požara i eksplozija (Službeni list CG broj 09/12).

Elaboratom zaštite na radu, predvidjeti mјere zaštite na radu za objekte koji imaju jedan ili više poslovnih prostora kao i za rušenje postojećeg objekta bilo koje namjene, shodno Članu 9. Zakonu o zaštiti i zdravlju na radu (Službeni list CG broj 34/14). Pri izgradnji objekata poslodavac koji izvodi radove dužan je da izradi Elaborat o uređenju gradilišta u skladu sa Pravilnikom o sadržaju Elaborata o uređenju gradilišta (Službeni list RCG broj 04/99).

Aktivnosti od interesa za odbranu sprovoditi na osnovu Zakona o odbrani ("Službeni list RCG" 47/2007) i podzakonskih akata koja prizlaze iz ovog zakona.

8. USLOVI ZA ARHITEKTONSKO OBLIKOVANJE

Novu izgradnju treba planirati na način da se ne naruši tradicionalni duh i prirodni ambijent, već doprinijeti da se postojeći fond uz interpolaciju novih objekata koristi na savremen način koji omogućava komfor u načinu života i turističkoj namjeni.

Opšti uslovi za materijalizaciju i oblikovanje objekata

Arhitektonsko oblikovanje objekata mora se prilagoditi postojećem ambijentu i planiranoj namjeni. Objekti se mogu oblikovati u skladu sa lokalnim tradicionalnim oblicima, bojama i materijalima, poštujući načela kontekstualnosti prostora.

Slijedeći savremeni razvoj arhitektonske i urbanističke misli, uz odgovarajući kritički pristup, dozvoljena su i arhitektonska rješenja u kojima se polazeći od izvornih vrijednosti graditeljske baštine određene sredine, ne preuzimajući direktno oblike starih estetika, ostvaruju nove vrijednosti koje predstavljaju logičan kontinuitet u istorijskom razvoju arhitekture, interpretirajući tradicionalne elemente savremenim oblikovnim izrazom. Bliži uslovi za primjenu savremenog oblikovanja i materijalizacije novih objekata, moraju se propisati daljim planskim razradama, u zavisnosti od planirane koncepcije uređenja prostora. (tekstualni dio PPPNOP, poglavje 26.8.3, strana 250)

Bliže smjernice materijalizacije i oblikovanja objekta date su u tački 5. (Pravila regulacije) ovih uslova.

U cilju stimulisanja primjene lokalnog kamena za obradu fasada, Opština Budva je, Odlukom o naknadi za komunalno opremanje gradskog zemljišta (Službeni list CG – opštinski propisi, broj 01/15), predviđela da se naknada umanjuje za 15€ po 1m² ugrađene kamene fasade.

9. USLOVI ZA PEJZAŽNO OBLIKOVANJE URBANISTIČKE PARCELE

Dvorište oko objekta treba da bude parterni arhitektonski riješeno. Pod tim se podrazumjeva prilagođavanje funkcija, oblika i konstruktivnih elemenata dvorišta prirodnim odlikama terena, prizemlju samog objekta. To podrazumijeva i primjenu podzida, suvomeđa, ogradnih zidova, stepenica, rampi i sličnih elemenata tradicionalne arhitekture partera koji moraju da budu urađeni u kamenu.

Pri izboru sadnog materijala voditi računa o vizurama, spratnosti i arhitekturi objekata, koloritu zelenila, vremenu cvjetanja i sl. Pri parternom uređenju, prednost dati mediteranskom autohtonom parternom zelenilu u kome dominiraju kadulja, ruzmarin, lavanda, žukva i bršljan.

Posebnu ambijentalnu vrijednost čine zone tzv. "potkunjica" - tradicionalnih seoskih bašti, ispod sela koja predstavljaju jedinstven pejzažni i kulturni elemenat predjela koje treba sačuvati i unaprijediti u postojećoj formi. To može biti osim izvora prihoda i dodatna atrakcija u agroturističkoj ponudi.(tekstualni dio PPPNOP, strana 239)

10. USLOVI ZA IZGRADNJU / POSTAVLJANJE / RUŠENJE POMOĆNIH OBJEKATA

U skladu sa članom 223 važećeg zakona, propisi jedinice lokalne samouprave, kojima se uređuju pomoći objekti, primjenjivaće se do donošenja Plana generalne regulacije Crne Gore.

Postupak pribavljanja odobrenja za postavljanje ili građenje pomoćnih objekata uređen je Odlukom o postavljanju, odnosno građenju i uklanjanju pomoćnih objekata (Sl. list CG – opštinski propisi br. 21/14 od 18.07.2014. godine). Shodno članu 2. Odluke, pomoći objekti svrstavaju se u tri tipa:

Tip 1: pomoći objekti koji čine funkcionalnu i ekonomsku cjelinu sa objektom čijem korišćenju služi pomoći objekat, kao što su: podzemne i nadzemne garaže, ostave, magacini, drvarnice, ljetne kuhinje, portirnice, objekti za radnike obezbjeđenja i slično.

Tip 2: pomoći objekti infrastrukture kao što su: septičke bio-jame, bunari, cisterne za vodu, rezervoari, bistjerne, šahtovi, kotlarnice, uređaji za grijanje i hlađenje, plinski sistemi, solarni sistemi i slično.

Tip 3: pomoći objekti uređenja terena kao što su: ograde, potporni zidovi, bazeni, fontane, nadstrešnice, pergole, manji sportski tereni, dječja igrališta i slično.

11. USLOVI I MJERE ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

U skladu sa članom 40. Zakona o zaštiti prirode (Službeni list CG br.54/16), za izgradnju / rekonstrukciju objekta koji se nalazi u zaštićenom području prirode,a koji ne podliježe procijeni uticaja

na životnu sredinu u skladu sa posebnim propisima, ocjeni prihvatljivosti, koje nisu utvrđene planom upravljanja, potrebno je od Agencije za zaštitu prirode pribaviti dozvolu.

Za turističke objekte površine veće od 1000m², stambeno-poslovne objekte koji imaju više od 1000m² poslovnog prostora i garaže sa više od 200 parking mesta, shodno Zakonu o procjeni uticaja na životnu sredinu (Službeni list CG broj 75/18) i Uredbi o projektima za koje se vrši procjena uticaja na životnu sredinu (Službeni list RCG 20/07), neophodna je izrada Elaborata o proceni uticaja na životnu sredinu.

Za objekte za koje nije propisana obaveza izrade procjene uticaja na životnu sredinu, potrebno je u projektnoj dokumentaciji predvideti mere zaštite od buke u skladu sa članom 19. Zakona o zaštiti od buke u životnoj sredini (Službeni list CG 28/11) i Pravilniku o zvučnoj zaštiti zgrada (Službeni list CG broj 50/16).

Na lokalitetu nalazi se jedan broj pojedinačnih primjeraka i niz grupa maslina. Masline i maslinjaci su zaštićeni Zakonom o maslinarstvu i maslinovom ulju. Maslinjaci, kao najvažniji i ambijentalno najdragocjeniji dio potkunjica (tradicionalne seoske bašte), čuvaju se u postojećoj formi, sa izvornim suvomeđama i terasama. Nije dozvoljena izgradnja staza ili betoniranje ovih površina. Suvomeđe, suhozidi, podzidi i terase se ne smiju rušiti. Dozvoljena je njihova rekonstrukcija isključivo tradicionalnim načinom zidanja (u suvo).

Obavezno je da se sve masline sačuvaju, a da se pojedina stabla maslina i drugi vrijedni primjerici zelenila, ukoliko je to zaista neophodno, presade na novu poziciju u okviru iste urbanističke parcele uz neophodno pribavljanje odobrenja. Odobrenje za presađivanje maslina u maslinjaku izdaje organ lokalne uprave nadležan za poslove poljoprivrede – Sekretarijat za privredu opštine Budva, u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva za presađivanje. **Sjećanje i presađivanje maslina starih preko 100 godina je zabranjeno na osnovu člana 15. Zakona o maslinarstvu i maslinovom ulju** ("Službeni list CG", 45/14).

Kada su u pitanju zaštićene biljne i životinjske vrste postupati u skladu sa Rješenjem o stavljanju pod zaštitu rijetkih, prorijeđenih, endemičnih i ugroženih biljnih i životinjskih vrsta ("Službeni list SRCG", 36/82). Rješenje je dostupno na sajtu Agencije za zaštitu životne sredine: www.epa.org.me

Ukoliko sa prilikom iskopa terena za izgradnju saobraćajnica i objekata nađe na eventualne paleontološke ili mineraloške nalaze, koji predstavljaju geonasljeđe, obavezno je prekinuti radove, obavjestiti Agenciju, kako bi njihovi stručnjaci prikupili nalaze, odnosno izvršili neophodna istraživanja.

12. USLOVI I MJERE ZAŠTITE NEPOKRETNIH OBJEKATA UPISANIH U REGISTAR KULTURNIH DOBARA CRNE GORE I NJIHOVE ZAŠTIĆENE OKOLINE

U okviru plana, odnosno predmetne lokacije, nema objekata koji su u popisu registrovanih spomenika kulture.

13. POTREBA IZRADE URBANISTIČKOG PROJEKTA

Za naselja i dijelove naselja koji predstavljaju nepokretna kulturna dobra od međunarodnog i nacionalnog značaja je obavezno donošenje urbanističkog projekta, što nije slučaj u ovom predmetu.

14. USLOVI ZA PRIKLJUČENJE OBJEKATA NA INFRASTRUKTURU I POSEBNI TEHNIČKI USLOVI

Prikazani su na izvodima iz PPPNOP-a: karta hidrotehničke, elektroenergetske i elektronske infrastrukture. Detaljnije tehničke uslove za priključenje ovaj Sekretarijat, po službenoj dužnosti, pribavlja za investitora.

Prilikom projektovanja, obaveza Projektanta je da poštuje tehničke preporuke EPCG koje su dostupne na sajtu www.epcq.me i propise koji se odnose na zaštitu i izgradnju elektronske komunikacione infrastrukture i elektronskih komunikacionih mreža, odnosno Zakona o elektronskim komunikacijama ("Službeni list Crne Gore" broj 40/13, 56/13, 2/17 i 49/19) i ostalih propisa koji su doneseni na osnovu njega, a koji se nalaze na sajtu www.ekip.me/regulativa/.

Podaci o postojećem stanju elektronske komunikacione infrastrukture nalaze se na sajtu <http://ekinfrastruktura.ekip.me/ekip.me>.

Pristup georeferenciranoj bazi podataka elektronske komunikacione infrastrukture moguć je putem otvaranja korisničkog naloga na web portalu Agencije za telekomunikacije i poštansku djelatnost <http://ekinfrastruktura.ekip.me/ekip/login.jsp>.

Vodovodne i kanalizacione, elektro i tk instalacije u objektu i izvan njega projektovati u skladu sa važećim propisima i standardima, a priključenje objekta na naseljske infrastrukturne sisteme projektovati prema uslovima dobijenim od nadležnih javnih preduzeća i tretirati ih kroz idejna rješenja parcele.

U slučaju da na predmetnoj lokaciji nije izgrađena kanalizaciona, vodovodna i elektro mreža, neophodno je prije podnošenja prijave radova, projektom definisati kako će se rješavati pitanja snabdijevanja vodom, odvođenja otpadnih voda, kao i napajanja električnom energijom objekata u periodu dok se za predmetnu lokaciju ne izgradi komunalna mreža i objekti. Za lokaciju septičke jame, rezervoara za vodu i trasu elektro mreže regulisati imovinsko – pravne odnose.

U slučaju kada se predmetna trasa izlazi na magistralni put, ovaj Sekretarijat po službenoj dužnosti, za investitora traži i tehničke uslove od Direkcije za saobraćaj, shodno članu 16. Zakona o putevima ("Službeni list RCG", br. 42/2004).

U slučaju kada se u okviru predmetne urbanističke parcele nalazi zaštitni pojas ili cjevovod regionalnog vodovoda, ovaj Sekretarijat po službenoj dužnosti, za investitora traži i tehničke uslove od Regionalnog vodovoda Crnogorsko primorje. Na osnovu člana 32 Pravilnika o određivanju i održavanju zona i pojaseva sanitarne zaštite i ograničenjima u tim zonama (Službeni list CG 66/09), pojas sanitarne zaštite određuje se oko glavnih cjevovoda i u zavisnosti od konfiguracije terena iznosi 2,0m od osovine cjevovoda sa obje strane. U pojusu zaštite nije dozvoljena izgradnja objekata, postavljanje uređaja i vršenje radnji koje na bilo koji način mogu zagaditi vodu ili ugroziti stabilnost cjevovoda.

Sastavni dio ovih urbanističko tehničkih uslova su posebni uslovi za izradu projektne dokumentacije izdati od strane nadležnih službi – DOO Vodovod i kanalizacija Budve

15. USLOVI ZA OBJEKTE KOJI MOGU DA UTIČU NA PROMJENE U VODNOM REŽIMU

Investitor je dužan da radi izrade tehničke dokumentacije za izgradnju novog ili rekonstrukciju postojećeg objekta i izvođenje geoloških istraživanja i drugih radnji koje mogu trajno, povremeno ili privremeno uticati na promjene u vodnom režimu pribaviti vodne uslove, u skladu sa članom 114 Zakona o vodama (Službeni list RCG 27/07, Službeni list CG broj 73/10, 32/11, 47/11, 48/11 i 52/16). Pribavljanje vodnih uslova nije potrebno za korišćenje vode koja ne prelazi obim opšte upotrebe vode i u slučaju kada novi ili rekonstruisani stambeni objekat ili manji poslovni i drugi objekat (koji se gradi u skladu sa odgovarajućim prostornim planskim dokumentom) koji se priključuje na Javni vodovod i kanalizaciju, a vodu za potrebe objekta koristi samo za piće i sanitарне potrebe.

16. USLOVI ZA OBJEKTE KOJI MOGU DA UTIČU NA BEZBJEDNOST VAZDUŠNOG SAOBRAĆAJA

U okviru predmetnog područja ne postoji zona ograničenja prepreka aerodroma. Za privremene ili

stalne objekate ili djelove objekta, van zone ograničenja prepreka aerodroma, čija je visina veća od 45m, potrebno je od Agencije za civilno vazduhoplovstvo Crne Gore dobiti saglasnost za izgradnju i postavljanje, kao i uslove za označavanje i održavanje. (Sigurnosni nalog broj 2016/001 rev 00, datum stupanja na snagu 01.08.2016.godine).

17. SAOBRAĆAJNI USLOVI

Zone nove izgradnje treba odrediti na način da se obezbjede prilazni putevi i definiše zemljište za javnu namjenu i infrastrukturno opremanje.

Parcela mora imati obezbjeđen kolski pristup sa gradske saobraćajnice ili javnog puta. Izuzetno, u stariim gradskim jezgrima u kojima ne postoji mogućnost obezbijedivanja kolskog pristupa, parceli se može obezbjediti samo pješački pristup sa gradske saobraćajnice ili javnog puta (član 51 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata).

U skladu sa namjenom objekta predvidjeti odgovarajući broj parking mesta na katastarskoj parceli.

Parkiranje vozila neophodno je rješavati isključivo uz objekte na pripadajućim parcelama, prema zahtjevima koji proističu iz namjene objekata, a u skladu sa važećim standardima i normativima, na otvorenim/površinskim parkiralištima ili u garažama na pripadajućoj parceli a prema normativima datim ovim Planom i to, kako za putnička vozila tako i za autobuse i teretna vozila a sve saglasno "Pravilniku o bližem sadržaju i formi planskog dokumenta, kriterijumima namjene površina, elementima urbanističke regulacije i jedinstvenim grafičkim simbolima", (Službeni list CG broj 24/10).

Normativi za proračun potrebnog broja parking mesta		
Namjena	Br. parking mesta	Jedinica
Stanovanje novo (rezidenti, vikendice)	1,3 pm	stan
Stanovanje postojeće	1,0 pm	stan

(izvod iz tekstuallnog dijela PPPNOP, str. 119)

18. USLOVI ZA NESMETANO KRETANJE INVALIDNIH LICA

Obezbijediti nesmetani pristup, kretanje, boravak i rad lica smanjene pokretljivosti, shodno Pravilniku o bližim uslovima i načinu prilagođavanja objekata za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom, Sl. list Crne Gore broj 43/13 i 44/15. Obavezna primjena elemenata pristupačnosti, propisana članom 46. Pravilnika.

19. USLOVI ZA RACIONALNO KORIŠĆENJE ENERGIJE

Shodno Zakonu o energetskoj efikasnosti (Službeni list CG broj 29/10) i Pravilniku o minimalnim zahtjevima energetske efikasnosti zgrada (Službeni list CG broj 75/15) projektovanjem i izgradnjom objekata treba postići smanjenje gubitaka toplotne iz objekata, poboljšanje toplotne izolacije spoljnih elemenata, povećanje toplotne efikasnosti pravilnom orijentacijom objekata i korišćenjem sunčeve energije, korišćenje obnovljivih izvora energije, te povećanje energetske efikasnosti sisteme grijanja.

Sadržaj Elaborata energetske efikasnosti objekta propisan je Pravilnikom o sadržaju elaborata energetske efikasnosti zgrada (Službeni list CG broj 47/13).

Analizirati lokaciju, orijentaciju i oblik kuće. Primjeniti visok nivo toplotne izolacije kompletног spoljnog omotača objekta i izbjegavati toplotne mostove. U cilju racionalnog korišćenja energije treba iskoristiti sve mogućnosti smanjenja korišćenja energije u objektima. Pri izgradnji objekata koristiti savremene termoizolacione materijale, kako bi se smanjila potrošnja toplotne energije.

Iskoristiti toplone dobitke od sunca i zaštiti se od pretjeranog osunčanja. Koristiti održive sisteme protiv pretjerane insolacije – zasjena škurama, pergolama, zelenilom i slično, kako bi se smanjila potrošnja energije za vještačku klimatizaciju. Drvoređima i gustim zasadima smanjiti uticaj vjetra i obezbjediti neophodnu zasjenu u letnjim mjesecima. Nisko energetske tehnologije za grijanje i hlađenje se trebaju koristiti gdje god je to moguće. Pri proračunu koeficijenata prolaza topote objekata uzeti vrijednosti za 30-25% niže od maksimalno dozvoljenih vrijednosti dozvoljenih za ovu klimatsku zonu.

Sunčani kolektori treba da budu skladno oblikovani i ukomponovani na najmanje uočljivim mjestima na objektu. Koristiti održive sisteme protiv prekomjerne insolacije (zasjenu škurama, građevinskim elementima, zelenilom i slično) kako bi se smanjila potrošnja energije za vještačku klimatizaciju. Održivost fotovoltacionih ćelija treba ispitati u svrhu snadbevanja niskonaponskom strujom za rasvjetu naselja, kao i druge mogućnosti, poput punjenja električnih vozila.

U cilju stimulisanja izgradnje energetski efikasnih objekata koji koriste solarnu energiju, Opština Budva je, Odlukom o naknadi za komunalno opremanje gradskog zemljišta (Službeni list CG – opštinski propisi, broj 01/15), predviđela da se naknada umanjuje za 200€ po 1m² ugrađenog solarnog kolektora – panela.

Neposredna blizina mora uslovjava relativno mala godišnja kolebanja temperature vazduha – godišnja temperaturna amplituda iznosi 16,4°C. Ipak ističe se visoka temperatura ljetnjih mjeseci u toku kojih se javlja prosječno 25 dana sa žegom (30°C i više). Za potrebe proračuna koristiti podatke Hidrometeorološkog zavoda o klimatskim i hidrološkim karakteristikama zone u kojoj se nalazi predmeta lokacija.

20. USLOVI ZA ODVOŽENJE ČVRSTOG OTPADA

Mesta za postavljanje kontejnera za smeća i način odvoženja čvrstog otpada predviđeni u saradnji sa DOO Komunalno Budva.

U skladu sa mogućnostima lokacije, mesta za postavljanje kontejnera za smeće predviđeni na katastarskoj parceli. Pri tome voditi računa o porastu broja korisnika prostora tokom ljetnjih mjeseci, pa stoga broj kontejnera i periodiku njihovog pražnjenja prilagoditi količini smeća. Nije dozvoljeno postavljanje kontejnera na površinama namijenjenim za parkiranje vozila. Mesta za postavljanje kontejnera za smeće trebaju biti što bliže javnim saobraćajnicama uz minimalnu denivelaciju (bez ivičnjaka) u odnosu na saobraćajnicu, sa padom od 5 % prema saobraćajnici. Niše za postavljanje kontejnera za smeće moguće je sa tri strane vizuelno izolovati zelenilom ili zidanim ogradama čija visina ne može biti veća od 1,50 m.

21. MOGUĆNOST FAZNE IZGRADNJE

Za objekat:

Na osnovu Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata i člana 76 kroz izradu idejnog rješenja može se odrediti faznost gradnje (tehničko-tehnološka i funkcionalna cjelina) objekata. Dozvoljena je fazna izgradnja, tako da konačno izgrađeni objekat ne prelazi maksimalne propisane površine pod objektom i spratnost, a ove vrijednosti mogu biti i manje.

22. NAPOMENA

Tekstualni i grafički dio Plana, kojim je propisan način rekonstrukcije objekata, sastavni su dio urbanističko-tehničkih uslova i dostupni su na sajtu www.planovidozvole.mrt.gov.me/LAMP/PlanningDocument?m=BD i www.budva.me

Direktna implementacija, odnosno izdavanja UTU iz ovog Plana moguća je za: „rekonstrukciju/ obnovu objekata u postojećim gabaritima“. (tekstualni dio PPPNOP, strana 298)

Investitor može gradi objekat na osnovu prijave, kod nadležne Urbanističko-građevinske inspekcije i sledeće dokumentacije propisane članom 91 važećeg zakona:

- Saglasnost glavnog gradskog arhitekte na idejno rješenje
- Ovjereno glavnog projekta i izvođača o pozitivnoj reviziji glavnog projekta
- Dokaza o osiguranju od odgovornosti projektanta koji je izradio odnosno revidenta koji je revidovao glavni projekat u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata i Uredbi o minimalnoj sumi osiguranja od profesionalne odgovornosti u oblasti izgradnje objekata (Sl. list CG broj 68/17)
- Ugovora o angažovanju izvođača radova i Ugovora o angažovanju stručnog nadzora
- Dokaza o pravu svojine na zemljištu, odnosno drugom pravu na građenje na zemljištu ili dokaz o pravu svojine na objektu, odnosno drugom pravu na građenje, ako se radi o rekonstrukciji objekta

Sadržaj idejnog rješenja definisan je Stručnim uputstvom Ministarstava održivog razvoja i turizma, broj 101-26/99 od 14.03.2018.godine. Način podnošenja zahtjeva glavnom državnom arhitekti, za davanje saglasnosti na idejno rješenje preciziran je Obavještenjem MORT-a od 21.12.2017.godine.

Idejni odnosno glavni projekat, mora biti urađen u skladu sa članom 7 Pravilnika o načinu izrade i sadržini tehničke dokumentacije (objavljen u Službenom listu CG broj 44/18) u elektronskoj formi plus 1 primjerak u analognoj formi za potrebe izvođenja radova na gradilištu.


Shodno Članu 74, stav 5 i 8 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata (Službeni list CG broj 64/17, 44/18, 63/18, 11/19 i 82/20), u slučaju da organ za izdavanje posebnih tehničkih uslova ne odgovori na službeni zahtjev ovog Sekretarijata u roku od 15 dana od dana prijema zahtjeva, smatraće se da je saglasan sa urbanističko-tehničkim uslovima utvrđenim na osnovu planskog dokumenta.

23. PRILOZI

List nepokretnosti, Kopija katastarskog plana,
Uvjerenje Uprave za nekretnine br. 917-104-dj-1724/21 od 05.10.2021. godine,
Preklopi katastarske podloge sa grafičkim prilozima iz PPPNOP-a,
Tehnički uslovi DOO Vodovod i Kanalizacija Budva

Obradivač

**Samostalna savjetnica III za urbanizam
Mila Mitrović, dipl.ing. arh.**



Samostalna savjetnica II za urbanizam



Maja Tišma, dipl.ing arh.

Dostavljeno:

- Podnosiocu zahtjeva
- Urbanističko-građevinskoj inspekciji
- a/a

UPRAVA ZA KATASTAR
I DRŽAVNU IMOVINU



CRNA GORA

PODRUČNA JEDINICA
BUDVA

Broj: 104-919-14408/2021

Datum: 04.10.2021.

KO: KULJAČE

Na osnovu člana 173 Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Sl. list RCG" br. 29/07, "Sl. list CG" br. 73/10, 032/11, 040/11, 043/15, 037/17 i 17/18), postupajući po zahtjevu OPŠTINA BUDVA SEKRETARIJAT ZA URBANIZAM I ODRŽIVI RAZVOJ, za potrebe 06-332/21-802/2 izdaje se

LIST NEPOKRETNOSTI 118 - IZVOD

Podaci o parcelama

Broj Podbroj	Broj zgrade	Plan Skica	Datum upisa	Potes ili ulica i kućni broj	Način korišćenja Osnov sticanja	Bon. klasa	Površina m ²	Prihod
2514		7 32/71		ČELOBRDO	Sume 6. klase NASLJEDE		177	0.05
2514	1	7 32/71		ČELOBRDO	Ruševina raznog objekta NASLJEDE		58	0.00
Ukupno							235	0.05

Podaci o vlasniku ili nosiocu

Matični broj - ID broj	Naziv nosioca prava - adresa i mjesto	Prava	Obim prava
1806958715186 0	ZORIĆ LJILJANA UL.STEVANA SREMCA BR.7,BEOGRAD BEOGRAD 0	Susvojina	5/24
3108959710097 0	VLAJIĆ MIROSLAV UL.ŠAVNIČKA BR.7.BEOGRAD BEOGRAD 0	Susvojina	5/24
2307948710140	RAKOVAC SLOBODAN VODOVODSKA BR. 157 BEOGRAD	Susvojina	1/6
0508962715218	NIKOLIĆ TATJANA UL.PERE TODOROVIĆA 008 SAVSKI VENAC, ČUKARICA	Susvojina	5/12

Podaci o objektima i posebnim djelovima

Broj Podbroj	Broj zgrade	Način korišćenja Osnov sticanja Sobnost	PD Godina izgradnje	Spratnost/ Sprat Površina	Prava Vlasnik ili nosilac prava Adresa, Mjesto
2514	1	Ruševina raznog objekta NASLJEDE	919	P 58	Susvojina ZORIĆ LJILJANA 1806958715186 0 UL.STEVANA SREMCA BR.7, Susvojina VLAJIĆ MIROSLAV 3108959710097 5/24 UL.ŠAVNIČKA BR.7.BEOGRAD Susvojina RAKOVAC SLOBODAN 2307948710140 1/6 VODOVODSKA BR. 157 BEOGRAD Susvojina NIKOLIĆ TATJANA 0508962715218 5/12 UL.PERE TODOROVIĆA 008 SAVSKI

Ne postoje tereti i ograničenja.

Naplata takse je oslobođena na osnovu člana 17 Zakona o administrativnim taksama ("Sl.list CG, br. 18/19). Naplata naknade oslobođena je na osnovu člana 174 Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Sl. list RCG" br. 29/07, "Sl. list CG" br. 73/10, 032/11, 040/11, 043/15, 037/17 i 17/18).





CRNA GORA

UPRAVA ZA KATASTAR

I DRŽAVNU IMOVINU

PODRUČNA JEDINICA BUDVA

Adresa: Mediteranska bb

TQ Plaza ii sprat, Budva

Crna Gora

Tel.+382 33 451 147

Budva@uzn.gov.me

BR-_917-104-dj-1724/21-

05.10.2021.g.

MARKOVIĆ JELENA

Budva

Uprava za Katastar i Državnu imovinu rješevajući po zahtjevu stranke a shodno članu 33 Zakona o upravnom postupku („al.list cg.,br,37/17) izdaje sljedeću;

POTVRDU

Da je na osnovu foto skica iz 1970 g. (Aerofotogrametrijsko snimanje) Utvrđeno da na snimku ima oznaka objekta (ruševina) na kat.parceli 2514 KO Kuljače. U Posjedovnom listu br.179 upisano po kulturi Neplodno—pov.58m² i Šuma 177m². Marković Andrija i Marković Vuko po ½ stanje na kraju 1978.g.

Obradila

Marina Andušić/
Marina Andušić



Načelnica

Sonja Tomašević

Sonja Tomašević

CRNA GORA

UPRAVA ZA KATASTAR I DRŽAVNU IMOVINU

PODRUČNA JEDINICA: BUDVA

Broj: 917-104-DI-1715

Datum: 05.10.2021.



Katastarska opština: KULJAČE




Broj lista nepokretnosti:

Broj plana: 7

Parcela: 2514

KOPIJA PLANA

Razmjera 1: 2500



Katastarska podloga preklopljena sa kartom 19 - Plan saobraćajne infrastrukture iz obuhvata PPPNOP (Službeni list CG, 56/18)



Budva, 11.10.2021. godine

LEGENDA

ELEMENTI TRANSPORTNOG SISTEMA

-  autoput
-  autoput - alternativna trasa
-  "brza saobraćajnica"
-  "brza saobraćajnica" - alternativna trasa
-  magistralni put
-  regionalni put
-  opštinski put
-  staze
-  eurovelo 8
-  željeznička pruga
-  denivelisana raskrsnica
-  aerodrom
-  letjelište
-  drop zona
-  stalni granični prelaz
-  granični pomorski prelaz
-  autobuska stanica
-  željeznička stanica
-  željezničko stajalište
-  međunarodna luka
-  lokalna luka
-  marina
-  sidrište
-  kruzer terminal
-  terminal integralnog transporta
-  trajekt
-  pristan

CENTRI NASELJA

-  centar posebnog značaja
-  centar regionalnog značaja
-  značajan lokalni centar
-  lokalni centar

Katastarska podloga preklopljena sa kartom 20 - Plan hidrotehničke infrastrukture
iz obuhvata PPPNOP (Službeni list CG, 56/18)



Granice

	Državna granica
	Granica opština
	Granica zahvata PPPN OP
	Granica zahvata Morskog dobra
	Unutrašnje morske vode

Mreža naselja



- Centar posebnog značaja**
/Cetinje/
- Centar regionalnog značaja**
/Herceg Novi-Kotor-Tivat, Budva i Bar-Ulcinj/
- Značajni lokalni centar**
/Bijela, Igalo, Risan, Perast, Radanovići, Petrovac, Sutomore i Virpazar/
- Lokalni centar**
/Sutorina, Kruševice, Dragalj, Crkvice, Radovići, Ostros i Vladimir/
- Primarno seosko naselje**
/Podi, Nalježići, Đuraševići, Podostrog, Zupci, Zoganj, . . . /

Hidrotehnička infrastruktura

	Regionalni vodovod
	Regionalni vodovod - planirani
	Postojeći lokalni vodovod
	Planirani lokalni vodovod
	Postojeća kanalizaciona cijev
	Planirani kanalizaciona cijev
	Postojeći podmorski ispust
	Planirani podmorski ispust
	Podmorski ispust koji se ukida
	Rezervoar regionalnog vodovoda
	Planirana platforma za tankovanje regionalnog vodovoda
	Postojeći optički kabal uz regionalni vodovod



- Postojeći rezervoar**
- Planirani rezervoar**
- Postojeća crpna stanica**
- Postojeća prekidna komora**
- Postojeće izvorište**
- Priklučak lokalnog vodovoda na RVS**
- Postojeće PPOV**
- Planirano PPOV**
- Postojeća crpna za otpadne vode stanica**
- Planirana crpna stanica za otpadne vode**

Katastarska podloga preklopljena sa kartom 21 - Plan elektroenergetske infrastrukture iz obuhvata PPPNOP (Službeni list CG, 56/18)



Budva, 11.10.2021. godine

LEGENDA

	Granica Crne Gore
	Granica PPPN OP
	Granica opštine
	Obalna linija
	Centar posebnog značaja
	Centar regionalnog značaja
	Značajan lokalni centar
	Lokalni centar


ELEKTROENERGETSKA INFRASTRUKTURA

	Postojeća trafostanica TS
	Planirana trafostanica TS
	Postojeći elektrovod 400kV
	Planirani elektrovod 400kV i koridor
	Postojeći elektrovod 110kV
	Planirani elektrovod 110kV
	Postojeći elektrovod 110kV koji se ukida
	Postojeći elektrovod 35kV
	Planirani elektrovod 35kV
	Postojeći elektrovod 35kV koji se ukida
	Podzemni podvodni kabal/optički kabal (DC kabal Crna Gora - Italija plan)

Napomena: Prikazane trase predstavljaju koridore elektrovodova.

	Potencijalne lokacije za solarne elektrane
	Planirane vjetroelektrane
	Potencijalne lokacije za vjetroelektrane

Katastarska podloga preklopljena sa kartom 22 - Plan elektronske komunikacione infrastrukture iz obuhvata PPPNOP (Službeni list CG, 56/18)



Budva, 11.10.2021. godine

LEGENDA



Granica Crne Gore



Granica PPPN OP



Granica opštine



**Trasa optičkog kabla
Crnogorskog Telekoma**



**Trasa optičkog kabla
u vlasništvu JP Željeznice**




**Postojeća bazna stanica
mobilne telefonije**



**Planirana bazna stanica
operatera mobilne telefonije**

Katastarska podloga preklopljena sa kartom 14 - Plan namjene površine iz obuhvata PPPNOP (Službeni list CG, 56/18)






PPPN za Obalno područje Crne Gore do 2030.

Naziv gr. priloga


PLAN NAMJENE POVRŠINA

Naručilac:	Oznaka sjevrana:
MINISTARSTVO ODRŽIVOG RAZVOJA I TURIZMA	
Obradivač:	Razmjera: R 1:50000
	 Horwath HTL Top level precision
Podgorica	Br. priloga: 14
Zagreb	
Kotor	



<ul style="list-style-type: none"> • View - View the current status of the system. • Analyze - Analyze the current status of the system. • Report - Generate a report of the system's performance. • Help - Get help and support for the system. 	<ul style="list-style-type: none"> • The System - View the current status of the system. • Help - Get help and support for the system.
<ul style="list-style-type: none"> • View - View the current status of the system. • Analyze - Analyze the current status of the system. • Report - Generate a report of the system's performance. • Help - Get help and support for the system. 	<ul style="list-style-type: none"> • The System - View the current status of the system. • Help - Get help and support for the system.
<ul style="list-style-type: none"> • View - View the current status of the system. • Analyze - Analyze the current status of the system. • Report - Generate a report of the system's performance. • Help - Get help and support for the system. 	<ul style="list-style-type: none"> • The System - View the current status of the system. • Help - Get help and support for the system.
<ul style="list-style-type: none"> • View - View the current status of the system. • Analyze - Analyze the current status of the system. • Report - Generate a report of the system's performance. • Help - Get help and support for the system. 	<ul style="list-style-type: none"> • The System - View the current status of the system. • Help - Get help and support for the system.

Katastarska podloga preklopljena sa kartom 15 - Plan zaštite prirodne baštine
iz obuhvata PPPNOP (Službeni list CG, 56/18)



LEGENDA

GRANICE	
	Granica zahvata PPPN OP
	Državna granica
	Granica opština
	Obalna linija
	Linija omdaka od 100m
	Linija omdaka 1000m
	Uslov za proširenje omdaka

POSEBNI REZIMI KORIŠĆENJA PRISTOPA	
	Granica Morskog dobra

CENTRI NASELJA	
	Centar posebnog značaja
	Centar regionalnog značaja
	Značajan lokalni centar
	Lokalni centar

NEPOKRETNINA KULTURNA BĀSTINA	
	Postojeća zaštićena područja i objekti
	Međunarodni znak - Svjetska baština - na UNESCO-vi Listi kulturne baštine
	Područje spomenika kulture
	Zaštitna (buffer) zona

LEGENDA


ELEMENTI TRANSPORTNOG SISTEMA

	Autoput
	Autoput - alternativna trasa
	"Brašaoobraćajnica"
	Magnitinski put
	Regionalni put
	Lokalni/opštinski put
	Ostali putevi/staze
	Eurovelo 8
	Željeznička pruga
	Dnevinsana raskrsnica
	Aerodrom
	Letjeliste
	Drop zona
	Stalni granični prelaz
	Autobuska stanica
	Alternativna lokacija autobuske stanice
	Željeznička stanica
	Željezničko stajalište
	Međunarodna luka
	Lokalna luka
	Marina
	Sidrište
	Kruzer terminal
	Terminal integralog transporta
	Trajet
	Prijsan

OPŠTINA BUDINA

	Graditeljska baština
	a. Star grad Budva
	b. Graditeljska baština
	c. Hram sv. Nikole
	d. Hram sv. Teodora
	e. Manastir Savina
	f. Manastir Stjepana Radića
	g. Crkva Svetog Marije Im.
	h. Manastir Gospa od Škrpjela
	i. Oštarije
	j. Oštarije vila Ulcinj
	k. Oštarije vila Dobrota
	l. Manastir Podostrog
	m. Manastir Podostrog
	n. Manastir Podostrog
	o. Crkva sv. Dorotheje
	p. Crkva sv. Petke
	q. Crkva sv. Nikole
	r. Crkva sv. Jovana Krstitelja
	s. Crkva sv. Tomaša
	t. Crkva sv. Korda
	u. Crkva sv. Lovre
	v. Crkva sv. Petke
	w. Uredna ploča
	x. Crkva sv. Nikole
	y. Crkva sv. Nikole
	z. Crkva sv. Nikole
	aa. Crkva sv. Nikole
	ab. Crkva sv. Nikole
	ac. Crkva sv. Nikole
	ad. Crkva sv. Nikole
	ae. Crkva sv. Nikole
	af. Crkva sv. Nikole
	ag. Crkva sv. Nikole
	ah. Crkva sv. Nikole
	ai. Crkva sv. Nikole
	aj. Crkva sv. Nikole
	ak. Crkva sv. Nikole
	al. Crkva sv. Nikole
	am. Crkva sv. Nikole
	an. Crkva sv. Nikole
	ao. Crkva sv. Nikole
	ap. Crkva sv. Nikole
	aq. Crkva sv. Nikole
	ar. Crkva sv. Nikole
	as. Crkva sv. Nikole
	at. Crkva sv. Nikole
	au. Crkva sv. Nikole
	av. Crkva sv. Nikole
	aw. Crkva sv. Nikole
	ax. Crkva sv. Nikole
	ay. Crkva sv. Nikole
	az. Crkva sv. Nikole
	ba. Crkva sv. Nikole
	bb. Crkva sv. Nikole
	bc. Crkva sv. Nikole
	bd. Crkva sv. Nikole
	be. Crkva sv. Nikole
	bf. Crkva sv. Nikole
	bg. Crkva sv. Nikole
	bh. Crkva sv. Nikole
	bi. Crkva sv. Nikole
	bj. Crkva sv. Nikole
	bk. Crkva sv. Nikole
	bl. Crkva sv. Nikole
	bm. Crkva sv. Nikole
	bn. Crkva sv. Nikole
	bo. Crkva sv. Nikole
	bp. Crkva sv. Nikole
	br. Crkva sv. Nikole
	bs. Crkva sv. Nikole
	bu. Crkva sv. Nikole
	bv. Crkva sv. Nikole
	bw. Crkva sv. Nikole
	bx. Crkva sv. Nikole
	by. Crkva sv. Nikole
	bz. Crkva sv. Nikole
	ca. Crkva sv. Nikole
	cb. Crkva sv. Nikole
	cc. Crkva sv. Nikole
	cd. Crkva sv. Nikole
	ce. Crkva sv. Nikole
	cf. Crkva sv. Nikole
	cg. Crkva sv. Nikole
	ch. Crkva sv. Nikole
	ci. Crkva sv. Nikole
	cj. Crkva sv. Nikole
	ck. Crkva sv. Nikole
	cl. Crkva sv. Nikole
	cm. Crkva sv. Nikole
	cn. Crkva sv. Nikole
	co. Crkva sv. Nikole
	cp. Crkva sv. Nikole
	cr. Crkva sv. Nikole
	cs. Crkva sv. Nikole
	cu. Crkva sv. Nikole
	cv. Crkva sv. Nikole
	cw. Crkva sv. Nikole
	cx. Crkva sv. Nikole
	cy. Crkva sv. Nikole
	cz. Crkva sv. Nikole
	da. Crkva sv. Nikole
	db. Crkva sv. Nikole
	dc. Crkva sv. Nikole
	dd. Crkva sv. Nikole
	de. Crkva sv. Nikole
	df. Crkva sv. Nikole
	dg. Crkva sv. Nikole
	dh. Crkva sv. Nikole
	di. Crkva sv. Nikole
	dj. Crkva sv. Nikole
	dk. Crkva sv. Nikole
	dl. Crkva sv. Nikole
	dm. Crkva sv. Nikole
	dn. Crkva sv. Nikole
	do. Crkva sv. Nikole
	dp. Crkva sv. Nikole
	dr. Crkva sv. Nikole
	ds. Crkva sv. Nikole
	dt. Crkva sv. Nikole
	du. Crkva sv. Nikole
	dv. Crkva sv. Nikole
	dw. Crkva sv. Nikole
	dx. Crkva sv. Nikole
	dy. Crkva sv. Nikole
	dz. Crkva sv. Nikole
	ea. Crkva sv. Nikole
	eb. Crkva sv. Nikole
	ec. Crkva sv. Nikole
	ed. Crkva sv. Nikole
	ef. Crkva sv. Nikole
	eg. Crkva sv. Nikole
	eh. Crkva sv. Nikole
	ei. Crkva sv. Nikole
	ej. Crkva sv. Nikole
	ek. Crkva sv. Nikole
	el. Crkva sv. Nikole
	em. Crkva sv. Nikole
	en. Crkva sv. Nikole
	eo. Crkva sv. Nikole
	ep. Crkva sv. Nikole
	er. Crkva sv. Nikole
	es. Crkva sv. Nikole
	et. Crkva sv. Nikole
	eu. Crkva sv. Nikole
	ev. Crkva sv. Nikole
	ew. Crkva sv. Nikole
	ex. Crkva sv. Nikole
	ey. Crkva sv. Nikole
	ez. Crkva sv. Nikole
	ea. Crkva sv. Nikole
	eb. Crkva sv. Nikole
	ec. Crkva sv. Nikole
	ed. Crkva sv. Nikole
	ef. Crkva sv. Nikole
	eg. Crkva sv. Nikole
	eh. Crkva sv. Nikole
	ei. Crkva sv. Nikole
	ej. Crkva sv. Nikole
	ek. Crkva sv. Nikole
	el. Crkva sv. Nikole
	em. Crkva sv. Nikole
	en. Crkva sv. Nikole
	eo. Crkva sv. Nikole
	ep. Crkva sv. Nikole
	er. Crkva sv. Nikole
	es. Crkva sv. Nikole
	et. Crkva sv. Nikole
	eu. Crkva sv. Nikole
	ev. Crkva sv. Nikole
	ew. Crkva sv. Nikole
	ex. Crkva sv. Nikole
	ey. Crkva sv. Nikole
	ez. Crkva sv. Nikole
	ea. Crkva sv. Nikole
	eb. Crkva sv. Nikole
	ec. Crkva sv. Nikole
	ed. Crkva sv. Nikole
	ef. Crkva sv. Nikole
	eg. Crkva sv. Nikole
	eh. Crkva sv. Nikole
	ei. Crkva sv. Nikole
	ej. Crkva sv. Nikole
	ek. Crkva sv. Nikole
	el. Crkva sv. Nikole
	em. Crkva sv. Nikole
	en. Crkva sv. Nikole
	eo. Crkva sv. Nikole
	ep. Crkva sv. Nikole
	er. Crkva sv. Nikole
	es. Crkva sv. Nikole
	et. Crkva sv. Nikole
	eu. Crkva sv. Nikole
	ev. Crkva sv. Nikole
	ew. Crkva sv. Nikole
	ex. Crkva sv. Nikole
	ey. Crkva sv. Nikole
	ez. Crkva sv. Nikole
	ea. Crkva sv. Nikole
	eb. Crkva sv. Nikole
	ec. Crkva sv. Nikole
	ed. Crkva sv. Nikole
	ef. Crkva sv. Nikole
	eg. Crkva sv. Nikole
	eh. Crkva sv. Nikole
	ei. Crkva sv. Nikole
	ej. Crkva sv. Nikole
	ek. Crkva sv. Nikole
	el. Crkva sv. Nikole
	em. Crkva sv. Nikole
	en. Crkva sv. Nikole
	eo. Crkva sv. Nikole
	ep. Crkva sv. Nikole
	er. Crkva sv. Nikole
	es. Crkva sv. Nikole
	et. Crkva sv. Nikole
	eu. Crkva sv. Nikole
	ev. Crkva sv. Nikole
	ew. Crkva sv. Nikole
	ex. Crkva sv. Nikole
	ey. Crkva sv. Nikole
	ez. Crkva sv. Nikole
	ea. Crkva sv. Nikole
	eb. Crkva sv. Nikole
	ec. Crkva sv. Nikole
	ed. Crkva sv. Nikole
	ef. Crkva sv. Nikole
	eg. Crkva sv. Nikole
	eh. Crkva sv. Nikole
	ei. Crkva sv. Nikole
	ej. Crkva sv. Nikole
	ek. Crkva sv. Nikole
	el. Crkva sv. Nikole
	em. Crkva sv. Nikole
	en. Crkva sv. Nikole
	eo. Crkva sv. Nikole
	ep. Crkva sv. Nikole
	er. Crkva sv. Nikole
	es. Crkva sv. Nikole
	et. Crkva sv. Nikole
	eu. Crkva sv. Nikole
	ev. Crkva sv. Nikole
	ew. Crkva sv. Nikole
	ex. Crkva sv. Nikole
	ey. Crkva sv. Nikole
	ez. Crkva sv. Nikole
	ea. Crkva sv. Nikole
	eb. Crkva sv. Nikole
	ec. Crkva sv. Nikole
	ed. Crkva sv. Nikole
	ef. Crkva sv. Nikole
	eg. Crkva sv. Nikole
	eh. Crkva sv. Nikole
	ei. Crkva sv. Nikole
	ej. Crkva sv. Nikole
	ek. Crkva sv. Nikole
	el. Crkva sv. Nikole
	em. Crkva sv. Nikole
	en. Crkva sv. Nikole
	eo. Crkva sv. Nikole
	ep. Crkva sv. Nikole
	er. Crkva sv. Nikole
	es. Crkva sv. Nikole
	et. Crkva sv. Nikole
	eu. Crkva sv. Nikole
	ev. Crkva sv. Nikole
	ew. Crkva sv. Nikole
	ex. Crkva sv. Nikole
	ey. Crkva sv. Nikole
	ez. Crkva sv. Nikole
	ea. Crkva sv. Nikole
	eb. Crkva sv. Nikole
	ec. Crkva sv. Nikole
	ed. Crkva sv. Nikole
	ef. Crkva sv. Nikole
	eg. Crkva sv. Nikole
	eh. Crkva sv. Nikole
	ei. Crkva sv. Nikole
	ej. Crkva sv. Nikole
	ek. Crkva sv. Nikole
	el. Crkva sv. Nikole
	em. Crkva sv. Nikole
	en. Crkva sv. Nikole
	eo. Crkva sv. Nikole
	ep. Crkva sv. Nikole
	er. Crkva sv. Nikole
	es. Crkva sv. Nikole
	et. Crkva sv. Nikole
	eu. Crkva sv. Nikole
	ev. Crkva sv. Nikole
	ew. Crkva sv. Nikole
	ex. Crkva sv. Nikole
	ey. Crkva sv. Nikole
	ez. Crkva sv. Nikole
	ea. Crkva sv. Nikole
	eb. Crkva sv. Nikole
	ec. Crkva sv. Nikole
	ed. Crkva sv. Nikole
	ef. Crkva sv. Nikole
	eg. Crkva sv. Nikole
	eh. Crkva sv. Nikole
	ei. Crkva sv. Nikole
	ej. Crkva sv. Nikole
	ek. Crkva sv. Nikole
	el. Crkva sv. Nikole
	em. Crkva sv. Nikole

Katastarska podloga preklopljena sa kartom 16 - Plan zaštite kulturne baštine
iz obuhvata PPPNOP (Službeni list CG, 56/18)



Budva, 11.10.2021. godine

OPŠTINA BUDVA

KULTURNA DOBRA

-  1 Crkva Sv. Dimitrija, Brajići
-  2 Spomen - ploča kod Sela Lapčići, posvećena 13 julkom ustanku
-  3 Tvrđava Kosmač
-  4 Spomen poginulim u NOR-u i spomen ploča na Brajićima
-  5 Spomen - ploča u znak borbe od 18 jula 1941 godine, Brajići
-  6 Crkva Sv. Petra, Mažići
-  7 Spomen - ploča podignuta na osnovnoj školi u Mainama posvećena 13 julkom ustanku
-  8 Spomen - ploča podignuta pored sela Stanišići, posvećena borbama i toku NOB
-  9 Spomen - ploča posvećena formiranju prvog partizanskog bataljona, Orđevica
-  10 Spomen-ploča podignuta na mjestu Toljinjak kod Budve posvećena devetorici strijeljanim rodoljuba iz ovog kraja
-  11 Manastir Podlastva
-  12 Crkva Sv. Jovana Krstitelja
-  13 Crkva Sv. Trojice
-  14 Crkva Santa Marija in Punta, Stari grad
-  15 Bedemi sa bastionima i stari grad Budva
-  16 Crkva Sv. Sava Osvećeni, Stari grad
-  17 Spomen - ploča u Budvi na zgradi današnje apoteke, Stari grad
-  18 Prostor između hotela Avala i gradskih bedema
-  19 Ostaci vile Urbane u recepciji bivšeg hotela Avala
-  20 Manastir Podostrog
-  21 Most iz Napoleонove epohe
-  22 Crkva Sv. Nikole, ostrvo Sv. Nikola
-  23 Sv. Stefan
-  24 Manastir Praskvica
-  25 Spomen - ploča u Sv. Stefanu posvećena narodnom heroju Vukici Mitroviću
-  26 Spomen - ploča posvećena strijeljanim rodoljubima ovog kraja, Sv. Stefan
-  27 Spomen - ploča posvećena Vasu Mitroviću, Pržno
-  28 Manastir Duljevo
-  29 Spomen - ploča podignuta na rođnoj kući narodnog heroja Niku Andušu u selu Tudorovići
-  30 Manastir Reževići
-  31 Spomen česma posvećena Stani P Vuković, Pržno
-  32 Drobni pijesak
-  33 Crkva Sv. Krsta, Kruševica
-  34 Spomen - ploča na mjestu pogibije Stane i Milice Medigović
-  35 Crkva Sv. Krsta, Novoselje
-  36 Manastir Stanjevići sa crkvom Sv. Trojice
-  37 Tvrđava Đurđevac
-  38 Spomen - ploča posvećena poginulim rodoljubima u bici na Paštrovnci 25.marta 1942. godine
-  39 Ostaci vile Rustike sa mozaikom
-  40 Crkva Sv. Tome, Petrovac
-  41 Ostaci kastela i Lazareta
-  42 Spomenik u Petrovcu posvećen poginulim Paštrovićima u NOB, Lazaret
-  43 Spomen - ploča u Petrovcu podignuta na zgradi NNO Petrovac posvećena revolucionarnom radu
-  44 Spomen - ploča poginulim u Petrovcu, kod invalidskog odmarališta, posvećena šestorici rodoljuba strijeljanih od strane okupatora 1941. godine
- 45 Spomen - ploča u Petrovcu na tvrđavi Lazaret podignuta u spomen rodoljuba palih u NOR-u
- 46 Spomen - ploča podignuta u selu Buljarica, posvećena poginulim rodoljubima iz tog kraja
- 48 Manastir Gradište

EVIDENTIRANI OBJEKTI I LOKALITETI SA POTENCIJALNIM KULTURNIM VRIJEDNOSTI

-  1 Škola Zečevo selo, Pobori
-  2 Hotel Mogren
-  3 Spomen dom Crvena komuna, Reževići
-  4 Hotel Palas, Petrovac
-  5 Spomen dom Crvena komuna, Petrovac
-  6 Kanjoševa kula, Buljarica

-  1 Crkva Sv. Jovana Preteče, Stanišići
-  2 Crkva Sv. Petke, Podmaine
-  3 Crkva Sv. Nedelje, Zečevo selo, Pobori
-  4 Crkva Sv. Save, Rijeka Reževići
-  5 Crkva Sv. Dimitrija, Tudorovići
-  6 Crkva Sv. Jovana, Tudorovići
-  7 Crkva Sv. Petke, Tudorovići
-  8 Saborna crkva Sv. Nikole Tudorovići
-  9 Crkva Sv. Ilije, Petrovac
-  10 Crkva i samostan Sv. Vida, Petrovac
-  11 Crkva Sv. Nedelje, Petrovac
-  12 Crkva Sv. Mine, Gradac, Buljarica
-  13 Crkva Sv. Vrači, Buljarica
-  14 Crkva Sv. Anton, Mogren

Tvrđava Mogren

-  1 Tumul Kosmač
-  2 Tumul, Brda
-  3 Tumul, Vjetreno (Mijovića krš)
-  4 Tumul Kapa
-  5 Armenkova gomila, Drenovice (Kneževo selo)
-  6 Tumul Rebro, Petrovac
-  7 Tumuli Granice, Brajići
-  8 Austrougarsko utvrđenje i tumul, Paštrovska gora
-  9 Tumul Krstac
-  10 Tumul na prevoju Krstac

Arheološki rezervat Gorica

Katastarska podloga preklopljena sa kartom 18 - Režimi korišćenja prostora
iz obuhvata PPPNOP (Službeni list CG, 56/18)



LEGENDA

REŽIM KORIŠĆENJA PROSTORA

A. Kulturna i prirodna dobra - međunarodni značaj



Zaštićeno područje Kotora
(strog režim)

i
Zaštićeno područje Kotora / okolina
(bufer zona)



Medunarodni značaj - Svjetska baština

1. Kotorsko-Risanjski zaliv, UNESCO-Svjetska prirodna i kulturna baština (područje zaštićeno i opštinskom odlukom)
2. NP Skadarsko jezero - Ramsarsko područje /kontaktna zona/

Kulturna dobra



Predložena granica zaštite i granica zaštićene okoline evidenitiranih kulturnih pejzaža, arheoloških rezervata ruralnih cjelina i infrastrukturnih većih objekata (putevi)



Granica Urbanog jezgra Starog grada sa podgradima



Vizuelne ose (HIA studija)



Zone izuzetne prirodne vrijednosti

B. Otvoreni ruralni prostori



Postojeća zaštićena prirodna područja
(nacionalni park, spomenik prirode, predio izuzetnih odlika/)



Potencijalna zaštićena prirodna područja



Granica zaštitnog pojasa
NP Lovćen i NP Skadarsko jezero



Morski habitati

- Kod uvala Valdanos
- Lustica: od Mamule do rta Mačka
- Od rta Komina do ostrva Stari Ulcinj
- Od rta Trašte do Platamuna
- Od rta Volujica do Dobrih Voda
- Predloženo zaš. područje u moru - Katič
- Seka Đeran i južni dio V. Plaže do delte Bojane



Područja za razvoj intenzivne poljoprivrede



Posebna područja poljoprivrede
(područja vrijednih agrikulturnih predjela)



Izuzetno vrijedni prirodni i poluprirodni predjeli



ŠUME - režimi

Vrijednost 3,4,5



Šume



Makija



Masline



Predione cezure - zeleni prođori
(strog režim)



Predione cezure - zeleni prođori
(fleksibilan režim)

C. Morsko dobro



Granica zahvata Morskog dobra



Obalna linija



Sektori

D. Obalni odmak 100m od obalne linije



1 Izgrađena obala odmak - se ne može primjeniti



2 Moguća adaptacija odmak
zbog naslijedenih prava



3 Moguća adaptacija uz primjenu urbanističkih kriterijuma



4 Moguća adaptacija uz primjenu urbanističkih kriterijuma i dodatne mjere



5 Moguća adaptacija za projekte javnog interesa



6 Moguća adaptacija za projekte javnog interesa
uz dodatne mjere



7 Moguća adaptacija uz prioritet legalizacije i sanacije



8 Moguća adaptacija uz prioritet legalizacije i sanacije te uz
dodatne mjere



9 Bez adaptacije



10 Uslovi za proširenje zone odmaka

E. Obalni pojas 1000m od obalne linije



Linija odmaka 1000m



Linija odmaka 100m



Pojas između 100 i 1000m
namjena turizam

Tipovi građevinskih područja



1.1. Građevinska područja naselja - urbana



1.2. Građevinska područja naselja - ruralna




2. Izdvajeni dijelovi GP naselja



Detaljni razrade u okviru plana

Katastarska podloga preklopljena sa kartom 14a – Građevinska područja iz obuhvata PPPNOP (Službeni list CG, 56/18)



PPPN za Obalno područje Crne Gore do 2030.

Naziv gr. priloga:

GRAĐEVINSKA PODRUČJA

Naručilac:	MINISTARSTVO ODRŽIVOG RAZVOJA I TURIZMA	Oznaka sjevera:	
Obrađivač:	 rzup Podgorica	 Horwath HTL <small>Hotels, Tourism and Leisure</small> Zagreb	Razmjera: R 1:50000






Razmjera:
R 1:50000

Br. priloga:
14a

LEGENDA

Tipovi građevinskih područja

-  Građevinska područja naselja - urbana
-  Građevinska područja naselja - ruralna
-  Izdvojeni dijelovi GP naselja
-  Detaljna razrade u okviru plana
-  Obalna linija
-  Granica zahvata Morskog dobra
-  Linija odmaka 100m
-  Linija odmaka 1000m
-  Pojas između 100 i 1000m namjena turizam